

BATLANG SEFATLHEGO SA ME

Pesalome 27:8

Tsela e e kgonalang yo go lebelela le go rapela ura e le nngwe

1. Batlang sefatlhego sa Ona ka go bitsa leina la Morena [metsotso 5]

Modimo wa tshwarelo le wa kgothatso (**Baroma 15:5**), Modimo o boutlwelobotlhoko le boitshwarelo (**Ekesoda 34:6**), EL- Shaddai (Modimo Rra thata yotlhe) (**Genesi 17:1**), Yahweh –Jireh (Morena o bonye, motlamedi) (**Genesi 22:14**), Yahweh – Ropheka (Morena ngaka ya rona) (**Ekesodu 15:26**), Yahweh Shalom (Morena o fa boikelo, Morena ke kagiso) (**Pesalome 35:27**), Morena wa lefatshe lotlhe (**Miga 4:13**), Jesu, tsela le nnete le bophelo (**Johane 14:6**) Keresete, thata ya Modimo le botlhale jwa ona (**I Bakorinthe 1:24**) Kwana e e fa gare fa pele ga sedulo (**Tshenolo 7:17**), Kwana e e tlhambilweng (**Tshenolo 5:12**); Keresete ,tsholofelo ya kgalalelo (**Bakolose 1:26**), Mowa wa Morena wa kgololosego, mowa botlhale le tlhaloganyo, Mowa wa kgololo le thata, Mowa wa go itse le go boifa Modimo (**Jesaya 11:2**), Boutlwelobotlhoko le dithapelelo, boitshepo, lerato, boammaruri, maatla, boitshwaro, botlhale, tshenolelo ya kitso ya Ona, Mowa wa kgalalelo.

2. Batla sefatlhego sa One ka go rapelela tsosoloso ya gago ya semowa [metsotso 5]

Ka mowa wa thapelo akanya dipotso tse:

- A gona le sebe sengwe se o ke sa se ipolelang mo botshelong jwa me.?
- A ke fitlha go sa itshwareleng le bogalaka mo botshelong jwa me?
- A gona le mekgwa /ditsela kgotsa ditiro dingwe tseo di belaetsang mo botshelong jwa me?
- A ke obamela Mowa o o Galalelang ka tshwanelo mo dilong tsotlhe?
- A ke ipolelela Jesu ke sena ditlhong na?

3. Batla sefatlhego sa gagwe mabapi le masika a a sa pholoswang, ditsala kgotsa batho ka bongwe ka bongwe [metsotso 5]

1. _____ 2. _____

3. _____ 4. _____

5. _____

Rapelela pholoso ya bona , gore Modimo a ba tshegofatse [semoweng,botshelo jwa bona, maikutlong], le go rapelela ditlhoko tsa bona tota.

4. Batlang sefatlhego sa gagwe gore le Kgalalelo ya gagwe e bonagatswe mo kerekeng [metsotso 5]

1. _____

2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

le /kgotsa

Batla sefatlhego sa gagwe mabapi le kereke [metsotso 5]

1. Gore diphuthego di busediwe go nna matlo a thapelo mo ditshabeng tsotlhe [Jesaya 56:7, Matheo 21:13]
2. Gore diphuthego diraragatse thomo e kgolo - go isa Efangedi ditshabeng tsotlhe [Matheo 28:18-20]
3. Gore diphuthego diragatse taelo e kgolo – dikereke di tle di fitlhelele ka ditiro tsa lerato le kutlwelobothoko baagi botlhe, ba nne maleba go lebagana le ditlhoko tsa batho [Matheo 22:37-40]
4. Go kereke ee tla tshepagalang mo lefokong.
5. Go buseletsa botsalano ba dikereke tsa selegae le magareng a dikereke; ka dikgolagano, go tlosa boikgogomoso, lefufa, jalo le jalo.

Batla sefatlhego sa me, mabapi le ditlhoko tsa lona [metsotso 5]

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

6. Batla sefatlhego sa me ka go lebelela le go reetsa [metsotso 5]

Kopa Morena go go senolela dilo tse dintshwa, dilo tseo a ratang gore o di tshwae e bile o di tlhokomele. kopa Modimo gore a go senolele thato ya Ona, boitseanape /maikaelelo. Kopa Morenaa dilo tse di leng mo pelong ya gago , tseo o ratang gore wena o rapele ka tsona. Kwala lokwalo dikgang ka ga seo o gopolang gore Modimo a ka tswa a se bua le wena.

7. Batla sefatlhego sa me ka go rapela lefoko [metsotso 5]

Simolola go rapela ka tlhomamo o rapela ka Dipesalome. Buisa o rapele Dipesalome 2 - 3 gangwe le gape ga o rapela.

8. Batla sefatlhego sa me go phunyeletsa le go tsenelela dikgwetlho tse di aparetseng lefatshe [metsotso 5]

1. Leroborobo la HIV/AIDS le boitshwaro, dikgolagano tse di sokameng tsa tsa thobalano, Go gweba ka mmele.
2. Palo e e ntseng e oketsega ya bohuma le batho ba o ba tlhokang go tlhoka tshiamo, go tsentse le melao ya Palamente le ditiro tse di kotsi mo setshabeng.
3. Bogodu, go sa tshepagaleng mo maphateng otlhe, le dikgolagano tse di senang bo - Modimo.

4. Kereke e e sotlakakilweng mo ditshabeng tse dintsi.
5. Dintwa ,tshololo ya madi le tiriso – dikgoka ya semorafe, rapelela gape le dimillione tsa batshabi.
6. Tiriso-botlhaswa le go sa tsholweng sentle ga basadi le bana, polao ya dimpa.
7. Bo- se- morafe le lethoo la semorafe le go ikgantsha ga semorafe
8. Boloji le go rapelela medimo ya diseto.

9. Batla Sefatlhego Sa me mo merafeng /ditshabeng [metsotso 5]

Kwala maina ale matlhano a ditshaba mme o di rapelele

1. _____ 2. _____
3. _____ 4. _____
5. _____

1. Go tshologa ga Mowa o o Galalelang mo kerekeng.
2. Thomo e e tsosololang mo dikerekeng tsa selegae, go fitlhelela bao ba iseng fitlhelelwe ke Efangedi. [Mareko 16:15-19]
3. Go baetapele ba semowa bao ba setseng ba godile mo semoweng mme ba tsamaya le Modimo.
4. Go ntsifala ga balatedi ba ba ikemiseditseng.
5. Gotla ga kagiso ya Modimo le kgalalelo ya gagwe mo dinageng le mo ditshabeng, gore Modimo a tshegofatse ditshaba le go di alafa.
6. Gore magosi le mebuso di ineele go Morena Jesu jaaka kgosi ya dikgosi [Jesaya 49:7]

10. Batla sefatlhego sa Ona go baeteledipele le baruti (Badisa) [metsotso 5]

1. Go banna le basadi bao ba kgonang, banna le basadi ba nnete, banna le basadi bao ba tlhoileng tshiamololo. [Ekesodu 18:21]
2. Banna le basadi bao ba rapelang, bao ba tla tsholetsang diatla tse di boitshepo kwa ntle ga bogale le pelaelo. [1 Timotheo 2:8].
3. Go badisa le baetapele go ya ka pelo ya Modimo, bao ba tla fudisang batho ba gagwe ka temogo le ka botlhale. [Jeremia 3:15].
4. Go baapostola, ba-porofeta, ba-Efangedi, baruti le badisa, bao ba tletseng ka Mowa o o Galalelang le boutlwelebotlhoko ba Morena Jesu, gore baitshepi ba etleetsegele tiro ya go direla le kago ya mmele wa ga Keresete, gore Keresete a agiwe mo go rona.
5. Go banna le basadi ba ba ikemiseditseng go itlhagisa ba itshupile go Modimo, ba aroganya nnete sentle, ba ikemiseditse go kgotlhelela mo matsapeng, didiriswa tsa tlotlo, tse di tlhatsweditsweng go dirisiwa ke Morena di baakanyeditswe tiro nngwe le nngwe e e molemo, ikgatholose dikgang tsa bosilo tse di senang tlhaloganyo, o seke wa tsosolosa kang, nna bonolo, nna pelotelele le boikokobetso, banna le basadi bao ba ikanyegang, ba ba nonofileng go ruta. [2 Timotheo 2:1– 22].

Gape/kgotsa Batla sefatlhego sa Ona ka basha:

1. Gore losika lwa basha le tle le fitlhelele balekane ba bone ka Efangele / Gospel.

2. Gore batho ba basha ba tle ba fitlhelele kamano e ntsha le Modimo le boikokobetso.
3. Gore gonne le balatedi ba ba emeng tota, ba sa tshikinyege, ba ba phelang mo kgalalelong.
4. Go direla Modimo ka go sa ikobonye le go mo latela gongwe le gongwe kwa a go isang gona.
5. Go nna le pelo ya boutlwebothoko, go fitlhelela le bao ba fitlhelwang mo ditulong tse di maswe le go direla ba o ba humanegileng.

11. Batla sefatlhego sa Ona gore batho ba boelane le Ona le batho ba bangwe [metsotso 5]

- Gore ditshaba di ipolele dibe tsa sona tsa go utlwiswa bothoko, go gatelela le go dirisa batho ba bona bothaswa le ditshaba tse dingwe.
- Go poelano mo maphateng otlhe (mo masikeng, kgatelelo ya basadi le bana, magareng ga dikereke le diphuthego, merafe le ditlhopha tsa semorafe, magareng ga dinaga, jalo le jalo).
- Go thubiwa ga metheo, dithulaganyo le mekgwa ya sepolotiki e e senyang matshelelong a batho.
- Gore batho bangwe, ba masika, dikgoro le ditlhopha tsa merafe di itshwarele ba o ba ba utlwisitseng bothoko.
- Go diragatswe dikgato tsa go busetsa beng ditsabona le go tshegofatsa.

Le /kgotsa

Batla sefatlhego sa Ona gore batho ba gololwe mo boloing le go direla medimo sele

1. Gore batho ba ipolele mo ba tsayang karolo teng mo ditrong tsa boloi le go direleng medimo e sele.
2. Gore batho ba itsise gore Jesu Keresete ke Ena Morena a le nosi – tsela, nnete le botshelo. [1 Bakorinthe 12:3; Baroma 10:12; Johane 14:6]
3. Gore batho ba itsise gore ke Ena fela motsereganyi yo o botlalo, yo o nonofileng magareng ga Modimo le batho. [1 Timotheo 2:5]
4. Gore batho ba itsise gore madi le setlhabelo sa ga Jesu mo sefapanong se lekanye go re ruanya le Modimo. [Bahebere 10:19, Baefeso 2:13]
5. Gore batho ba itsise gore ka Mowa o o Galalelang, Modimo o tla senola mo bathong medingwana yotlhe ya maaka. [2 Bakorinthe 6:14–18]

12. Batla sefatlhego sa One ka kgalaletso le thoriso [metsotso 5]

Feleletsa nako ya gago ya thapelo ka go galaletsa le go rorisa. Leboga Modimo ka tshiamo ya gagwe, gape tsaya nako ya go tshegofatsa mongwe le mongwe yo o gorogang mo mogopolong wa gago, ka Leina la Morena Jesu Keresete.

Jericho Walls International Prayer Network

Private Bag X22, Lynnwood Ridge, 0040, South Africa

Tel.: +27-12-365 3213, Fax: +27-12-365 3214

Prayer Network: info@jwipn.com / www.jwipn.com

24/7 Prayer: info@global24-7.org / www.global24-7.org

SEEK MY FACE - TSWANA
